



Ntlwana ya molete yeo e kaonafadit>wego go tsena moya (VIP)

Dit>hila di wela ka gare ga molete moo dimateriale di boletago ka gona gomme diela di nwelela ka mabung a kgauswi. Kelelo yeo e t>welago pele ya moya ka popego ya ka godimo le ka godimo ga phaephe ya moya e tlo>a menkgo le go nt>het>a digase ka lefaufaung. Ka go ba le bogare bjo bo so, dikhunkhwane t>eo di tsenago ka moleteng di leba seet>eng seo se lego ka godimo ga phaephe ya moya gomme di tanywa ke se>iro sa dint>hi. T>helete: E ka no ba gare ga R600-R3 000 go eya ka ditsenyo t>a dimateriale. Tshepet>o: R 60 ge e nt>hwa ga tee mengwageng ye 5.




Ntlwana ya melete yeo e kaonafadit>wego ya go tsena moya (VIDP)

Metheo ya tshepet>o e tshwana le ya ntlwana ya VIP. Molete wo tee o >omi>wa go fihla o tlala moo e ka bago halofo metara bogodimo. Melete ya diphaephe t>a mantle le t>a moya e a tswalelwa gomme go >omi>wa molete wo mongwe. Dikagare t>a molete wa pele di a epollwa morago ga lebaka la bonyane mengwaga ye mebedi, morago ga ge dikagare di se sa le kotsi kudu. T>helete: R2 500-R4 500 go et>wa go ditsenyo t>a mongmotse. Tshepet>o: R35-R135 mengwaga ye mengwe le ye mengwe ye mebedi go et>wa go bokgathatema bja mmu>ogae, maikemi>et>o a mongmotse a go >oma ka dit>hila, le dikgetho t>a tahlo.




Matlwana a go nont>ha/phapo>o ya mohlapologo

Dit>hila di tsena ka gare ga kamorana gomme materiale wo omilego wa go khupa wo bolang, wa go swana le molora wa dikgong, mahlaka goba dilo t>a merogo, t>eo di tsenywago morago ga t>homi>o ye nngwe le ye nngwe, go bolaya menkgo ya mantle a go bola le/goba go laola monola le go nolofat>a thobego ya payolot>i (podi>o). Moroto o ka no aroganywa/fapo>wa ka t>homi>o ya diphetesetale t>eo di diret>wego lebaka leo; wona o ka no kgoboket>wa le go >omi>wa bjalo ka senont>hi. Ka go ditshepet>o t>a go tlo>a meetse (dessication), tsenomoya e hlohlelet>a moyafalo ya monola. T>helete (e a fapana go ya ka tshepet>o le ditsenyo t>a monglapa): R3 000-R4 000 go ditshepet>o t>a kgwebo. Tshepet>o: R35-R500 go ya ka bokgathatema bja mmu>ogae le go ikemi>et>a go >oma ka dit>hila ga monglapa, le dikgetho t>a tahlo.




Ntlwana ya t>hela-goga

Morago ga go ithoma pane e nyaka go gogwa ka dilitere t>e mmalwa t>a meetse, meetse ao a lego ka gare ga pane a tswalelela monkgo, dint>hi le menang. T>helete: R2 000-R3 500 yeo e ka no oket>egago moo mabu a se a lokelego mekero. Tshepet>o: R150-R300 ka ngwaga moo go nago le mokero wa ka fase ga mabu.



Ntlwana ya meetse (aqua-privy) le kinelo

Ntlwana ya meetse e nyaka gore meetse a t>helwe gore bofelo bja phaephe bo dule bo le ka fase. Poloko ya dit>hila e ka no fapana go tloga go seswari seo se tswalet>wego go ya go tshepet>o ya kgoboket>o ya dithata le kinelo. T>helete: R2 000-R3 500 yeo e ka no oket>egago moo mabu a se a lokelego mekero. Tshepet>o: R150-R300 ka ngwaga mo go nago le mekero wa ka fase ga mabu.




Tanka ya go bodi>a ka pakteria goba kinelo/ tshepet>o ya mantle ya le>oba le le nyenyane ya go se tsene dithata

Dit>hila t>a go t>wa ka ntlwaneng, le meetse a dit>hila ka kakaret>o, a gogelwa ka gare ga kamorana moo a dulago bonyane diiri t>e 24 go dumelela gore a dule gabotse le t>hilego ya payolot>i. Ka morago ga moo diela t>eo di phekot>wego sepit>a di t>wa ka tankeng gomme di tsena ka gare ga mokero wa mabu a ka fase/ tshepet>o ya kinelo. Seretse seo se >it>wego se tlaa ka gare ga tanka ka bonyenyane gomme se nyaka gore mafelelong se tlo>we ka lori ya go ba le tanka. T>helete: R7 000-R8 500. Tshepet>o: R200-R450 go ya ka gore e nt>hiwa ga kae.


Ntlwana ya le>oba le le nyenyane ya go se tsene dithata

Go swana le tanka ya go bodi>a ka pakteria le kinelo ka ntle le gore seela se sepet>wa ke phaephe ye nyenyane go ya go ntlha ya phekolo ya mohlakanelwa (yeo e ka no bago mo>omo wa phekolo wa ka thoko woo o fihlelelwago ka tshepet>o ya mantle yeo e lego gona goba ka tanka) Tshenyegelo: tekanyong ya go swana le ya tanka ya go bodi>a le kinelo di a fapana go eya ka gore a na ditshepet>o t>a tanka ya go bodi>a di >et>e di le gona, go sego bjalo t>helete e godimo kudu.



Tanka ya go boloka

Dit>hila di gogelwa ka gare ga tanka moo di bolokwago di le tee kgole le tikologo ya kgauswi pele di tlo>wa ka tanka go yo phekolwa. Ditshenyegelo di ya ka bogolo le gore e t>hollwa ga kae. Tshenyegelo: Go R20 000 - R50 000 go ya ka popego ya ka godimo le bolumo ya tanka. Tshepet>o: R550 go lapa le lengwe le le lengwe ka ngwaga (go theilwe go tshenyegelo ya go nt>ha yeo e akanywago ya R181 go tanka ye nngwe le ye nngwe) go t>ewa gore tanka e nt>hit>we, bogareng ga 3 ka ngwaga.



Tshepeto ya mantle ya go se ile


Ditshila tša go tšwa ka gae, empa tša go se be tše ntšhi go swana le ka tshepeto ya mantle yeo e tlwaelegilego, di gogelwa ka go tshepeto ya mantle ya lefelong gomme di tšenywa ka go senolofatšhi sa phekolo goba ka go ditshepeto tša mantle tša mebileng gomme di tšenela ka go meomo ya phekolo ye megolo. R2 500 - R3 000. Tshepeto: R300 - R450 go ya ka tšenywa ya mongmotse,



Ntlwana ya go gogela fase

Setanyi sa meetse

Mediro ya phekolo ya meetse a ditshila




Mantle a go tšwa ka ntlong ye nngwe

Lepokisi la tlhahlobo

Lepokisi la kopanyo

Tshepeto ya mantle ya meetse ya go ba le molete wa botlalo

Ditshila tša go tšwa ka ntlwaneng le kgonego ya meetse a ditshila a ka gae a gogwa ka go tšomišwa meetse a mantšhi, gomme a tsena ka go tshepeto ya mantle gore tlošwea iše go senlofatšhi sa phekolo, gomme go na le dinlofatšhi tša go fapana tšeo di phekolago kelelo ka mokgwa wa maemo a godimo pele ga go ntšhetšha ka go tikologo ya meetse. Tšhelete: R6 000-R7 000 go tšeelwa hlogong go tšewa ga mokgobo le ditshenyegelo tša tshepeto ya mantle. Tshepeto: R400-R800 ka ngwaga.



Dikgetho t>a Theknikale
t>eo di sa elet>wego

Ntlwana ya molete yeo e sa
kaonafat>wago

Ntlwana ya Khemikhale

Ntlwana ya kgameo

Dintlwana t>a
mohlakanelwa

Na ke ka baka la eng
dikgetho t>e di sa elet>we?

Ga se di lokele maphelo a
mabotse

Ga se di lokele t>homi>o ya ka
gae

Di a tura

Ke t>a nakwana

